



Tau le tweba



SESOTHO

Vula Bula

Mantswe a sebediswang haholo (ikgopotse)

lla, nna, tweba, tshwara, ntlohela, feela,
mme, sheba

Mantswe a sebediswang haholo

nja

otlwa

utlwa

tswela

tshwarelo

Medumo (ikgopotse)

hl, kg, ll, ng, ny, oo, th, tl, ts

Medumo

ph (ipholosa, phakisa, pholositse, bophelo)

tsh (tshehisa, tsheha, tshohileng)



Dibuka tsa Mophato wa Motheo tse
theoseditsweng bo tlase

Di phatlaladitswe ka 2012 ke Molteno Institute for Language and Literacy

E thehilwe ho ya ka dibuka tse tshereditsweng
ka ditjhelete ke Zenex Foundation



***** Tau le tweba

- Mohlophisi: [Jenny Katz](#)
- Baqapi ba pale: [Jenny Katz le Mirna Lawrence](#)
- Mosebetsi: [Jenny Katz](#)
- Setsebi sa puo ya Sesotho: [Mmasibidi Setaka](#)
- Seakanyi: [Vusi Malindi le Marleen Visser](#)
- Boakanyi le boqapi: [Resolution](#)



Creative Commons Attribution-
NonCommercial-NoDerivatives (CC
BY-NC-ND) 4.0 International Licence

Disclaimer: You are free to download and
share this work as long as you attribute the
Molteno Institute for Language and Literacy,
but you may not change this work in any way
or use it commercially.

© 2012 Molteno Institute for Language and Literacy



ISBN 978-1-77580-071-2

Tau le tweba

E thehilwe paleng ya Aesopa

*Ntho tse ntle di tla
ka dipakana tse nyane*





Ka letsatsi le leng mosuwe Molefe a fumana Kabelo a lla.


Mosuwe a botsa hore o llela eng.
Kabelo a re, ‘Thabo le Thabiso ba ne ba tshehisa ka nna. Ba re ke tweba e nyane. Pelo ya ka e bohloko hobane ha ke moholo hape ha ke na matla.’

Mosuwe Molefe o ne a hloka ho kgalema
bana ba baholo hore ba tlohele ho
hlorisa ba banyane.



Ka hosane, a ba le leano. A bitsa bana
kaofela hore ba tlo mamela pale.

Tau le tweba



Tau e ne e robetse ha tweba e tla feta ka pela sefahleho sa yona. Tau e ile ya tsoha ya tshwara tweba.

'Ke kopa o se ke wa nja!' ho kopa tweba. 'Ha o ka ntlohela, mohlomong ke tla o patala ka letsatsi le leng.'

Tau ya tsheha. 'Wena! O thuse nna? O a fokola! Ke tla o tlohela feela hobaneng o a tshehisa!'


Ya ba e tlohela tweba e tshohileng.



Ka mora hore sena se etsahale, tau
a otlwa ke sefi sa setsomi. A leka ho
ipholosa feela a hholeha. Dithapo tsa
nete di ne di le thata haholo. Meno,
manala, matla le boholo ba tau tsa
se ke tsa e thusa. Ya rora haholo.



Tweba a utlwa tau ha e rora mme a ya ho batla hore ho etsahala eng. Ha a bona tau, a phakisa a fasolla dithapo ka meno a hae a bohale. A tswela pele ho fihlela a etsa mokoti o ka lekanang hore tau e balehe.



Tau ya sheba tweba ya inamisa
hlooho. 'Ke a leboha, Tweba. Ke ne
ke sa tlameha ho o tsheha hobane o
fokola. O pholositse bophelo baka.'

Mosuwe Molefe a beha buka. A hhalosa molaetsa wa pale – le se ke la nyatsa batho hobane ba le banyane.



Thabo le Thabiso ba kopa tshwarelo ho Kabelo. ‘Re ke se hlole re qala kapa re hlorisa mang kapa mang hape.’

MOSEBETSI

Ke polelo e fe e bapileng le setshwantsho?

1. 
 - A. Tau ya tshwara tweba.
 - B. Tweba ya tshwara tau.
 - C. Tau ya ja tweba.

2. 
 - A. Tau ya lokoloha.
 - B. Tau e ne e thabile.
 - C. Tau e otlilwe ke sefi.

3. 
 - A. Tweba ha e a thusa tau.
 - B. Tweba e thusitse tau.
 - C. Tau e thusitse tweba.

4. 
 - A. Tau ya tsheha tweba.
 - B. Tweba e ne e tshaba tau.
 - C. Tau ya leboha tweba.

Dibuka tsa **Vula Bula** di ikgethile mme buka ka nngwe e hlaho dipuong tsa Afrika Borwa tsa setso, hape e akantswe ho latela tswelopele ya tlhaho le ditlhoko tse itseng tsa dithuto tsa puo eo.



Kgato ya ★ (8)

Jo!
Rala o sehe
Bidika
Bala
Baleha!
Robala
Mamela
O se ke!

Kgato ya ★★ (5)

Konomaka
Monehelo
Lehae
Ntate o na le Pule
Seba

Kgato ya ★★★ (8)

Ke la mang lebidi le?
Leeto
Fesetere e thubehile!
Thusa!
O kae Palesa?
Re bapala mokoko
Bohobe bo joweng
Leino

Kgato ya ★★★★ (5)

Lelapa le reka diaparo
Sehwete se seholo
Moya le Letsatsi
Bolokela hosane
Takatso tse tharo

Kgato ya ★★★★★ (6)

Sopo ya lejwe
Mmutla le sekolopata
Tau le tweba
Ho baka le nkongo
Toropo ya haeso
Afrika Borwa ya rona

Dibuka tsena di fana ka menyetla e mengata ya ho bala ka sehlopha, ho tataiswa, ho bala ka bobedi le ho bala ka bonngwe hore ba utlwisise medumo le mantswe a sebediswang haholo kapa maano a ho sheba le ho bua. Dipolelo tse bonolo le mantswe a tlwaelehileng a dumella tswelo pele ya ho bala. Ditshwantsho tse bohehang, tse hlakileng di etsa hore ba utlwisise ha bonolo.

SESOTHO